

## **1. Uvod:**

Neočekivano i iznenadno, velikom brzinom finansijska kriza je zahvatila najveći dio zemalja. Prvi kvartal 2008. godine već je najavljivao simptome i znakove svjetske ekonomske krize ili recesije. Nije se moglo ni naslutiti šta će se dešavati u skorijem vremenu pa tako da će neke velike privrede, velike kompanije za koje je bilo nepojmljivo riječ kriza, a kamoli da će se i same naći za sad najvećem problemu u 21. vijeku.

Svaka država i republika ima više sistema i podsistema. Ali najpoznatiji i najnestabiliji sistem je finansijski. Njegovu nestabilnost predoče odluke koje nisu bile promatrane iz pravog ugla, a ujedno pozitivne za finansijski sistem i finansijske institucije. Da bi kriza imala pravo značenje te riječi u finansijskom sistemu mora da bude opšta i da obuhvati veći dio tržista i veći broj učesnika. Krizu su prvo osjetili oni iz nižeg ranga društva tj. mali privrednici, srednja preduzeća i pojedinci, a svima njima je zajedničko bilo: velika kreditna zaduženja, višak radne snage prouzrokovani finansijskom krizom i prestanak rada ili blokada imovine.

Kriza nije samo zahvatila već navedene, u krizu su zapale i same banke, a razlog tome su nerедовна потраživanja i primanja, jer je kriza doprinijela da se sve svodi „usluga za uslugu“, razne kompenzacije, zamijene, što se nije moglo osjetiti prije same krize jer je sve bar naočigled bilo skoro pa savršeno, misleći na redovna plaćanja i potraživanja. Bankarska kriza ne mogu samo direktno uticati na same banke, već indirektno na cijeli finansijski sistem i pri tome ga dovedu u situaciju u kojoj je teško pronaći izlaz.

## **1.1. Problem i prednost istraživanja**

Predmet preučavanja ovog rada su finansijske i bankarske krize.

## **1.2. Cilj istraživanja**

Cilj ovog istraživanja jeste da se ukaže kako je finansijska kriza uticala na ekonomiju u cijelini i bankarski sektor.

## **1.3. Osnovna hipoteza**

Finansijske krize se brzo šire na globalnom tržištu i za njihovo rješavanje nisu dovoljne mjere samo jedne države. Rješavanje krize je primarni cilj svake ekonomije, kako bi se izbjeglo prenošenje krize iz jedne zemlje u drugu.

## **1.4. Naučne metode**

Naučne metode koje su korištene u ovom radu su: komparativna metoda, metoda analize i sinteze, te istorijska metoda.

Komparativna metoda je korišćena kod različitih ekonomija. Metoda analize i sinteze je korištena kod stupanja svjetske krize na scenu uošteno. Istorijска metoda je korišćena u upoređivanju krize nekad i krize sada, sa usporedbom na njihove sličnosti.

## **1.5. Struktura rada**

Rad se sastoji od četiri osnova dijela koja su međusobno povezana.

U prvom dijelu su uvodne napomene, odnosno cilj, predmet istraživanja, hipoteza i primjenjene metode.

U drugom dijelu definisan je finansijski sistem, pojam i elementi finansijskog sistema i kriza finansijskog sistema.

U trećem djelu su definisane bankarske krize, njihovi počeci i upravljanje bankarskim kriozama.

U četvrtom dijelu na primjeru banaka iz RS pokazan je uticaj krize na bankarstvo RS.